



Biciklistički Savez  
Bosne i Hercegovine  
Бицикlistички Савез  
Босне и Херцеговине  
Cycling Federation  
of Bosnia and Herzegovina



# XCO VELIKA NAGRADA GRADA BIHAĆA KRUŽNA BRDSKA TRKA ZAVALJE Bihać 2021 PREMIJER LIGA BIH



## PROPOZICIJE


**XCO VELIKA NAGRADA GRADA BIHAĆA  
XC PREMIJER LIGA  
FORMAT : XCO (Olympic Format)  
UCI JUNIOR – ELITE**

<b>ORGANIZATOR</b>	<b>Brdsko Biciklistički klub „DAJ KRUG“ Bihać i Biciklistički savez Bosne i Hercegovine</b>
<b>DATUM TRKE</b>	Nedelja 01. august 2021.
<b>MJESTO STARTA</b>	Bihać - Zavalje
<b>CILJ</b>	Bihać – Zavalje
<b>KATEGORIJE</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Ml. kadeti M i W</b>– od 13 i 14 god. starosti (god.07. i 08.)</li> <li>- <b>Kadeti M i W</b> – od 15 do 16 god. starosti (god.05. i 06.)</li> <li>- <b>Juniori M i W</b> – od 17 do 18 god.starosti (god.03. i 04.)</li> <li>- <b>Seniori – Elite M i W</b> – od navršene 19. i iznad (god. 01. do 30-te ili po vlastitom zahtjevu i stariji.)</li> <li>- <b>VETERANI Masters A</b> 30+ (1991-1982) godina starosti</li> <li>- <b>VETERANI Masters B</b> 40+ (1981-1972) godina starosti</li> <li>- <b>VETERANI Masters C</b> 50+ (1971-1962) godina starosti</li> <li>- <b>VETERANI Masters B</b> 60+ (1961-) godina starosti</li> <li>- <b>AMATERI A</b> – svi nelicencirani do 16 godina starosti (godište 2006. i mlađe)</li> <li>- <b>AMATERI B</b> – svi nelicencirani od 16 do 35 godina starosti (godište 2005. do 1986.)</li> <li>- <b>AMATERI C</b> – svi nelicencirani od 36 godina starosti i više (godište 1985. i starije)</li> </ul> <p>(za maloljetne osobe koje nisu licencirane potrebno predočiti potvrdu jednog od roditelja/staratelja, a potvrda se može izdati i na mjestu utrke).</p> <p>Kategorije se odnose na oba spola, muški i ženski. Organizator će izvršiti spajanje kategorija, ako ne bude dovoljan broj takmičara po kategoriji.</p>
<b>PRIJAVE</b>	<p>Prijave se mogu slati on-line putem prijavnog obrasca na link <a href="https://cutt.ly/an6e37K">https://cutt.ly/an6e37K</a> ili na mail: <b>dajkrug08@gmail.com</b> do 30.07.2021.god. Molimo prijave putem linka radi lakše organizacije ručka, te u iznimnim situacijama <b>na dan utrke od 8:00 do 09:00h izuzetno</b> prije podjele brojeva . Startne liste zaključuju se pola sata prije starta utrke.</p>

<p><b>STARTNINA</b></p>	<p>Licencirani takmičari oslobođeni su plaćanja startnine u prijavi do 30.07. i osim kategorija juniori i elite koji plaćaju kotizaciju UCI utrke od 20,00 EUR dok nelicencirani takmičari (kategorije Amateri A,B i C) moraju uzeti jednokratnu kotizaciju u iznosu od 10,00 KM. <b><u>Kotizacija uključuje ručak za takmičare i okrepa voćem nakon utrke</u></b></p> <p><b>Svi licencirani takmičari koji se prijave nakon 30.07. su izuzeti oslobađanja, te shodno pravilniku Bisa BiH su dužni platiti kotizaciju 10,00KM za kasnu prijavu uz dodatnu kotizaciju za UCI utrku od 20,00 EUR u kategorijama juniori i elite</b></p>
<p><b>PODJELA BROJEVA</b></p>	<p><b>08,00 do 9,00 kod startne ravnine</b></p>
<p><b>TEHN.SASTANAK</b></p>	<p><b>U 09,30 sati</b></p>
<p><b>VRIJEME STARTA</b></p>	<p>start prve trke je u 10 sati.  PRVA UTRKA AMATERI I MLAĐE KATEGORIJE, MASTERS  Start druge utrke je u 12 sati – JUNIORI UCI  Start treće utrke je u 14 sati - ELITE / U23 UCI</p>
<p><b>OPIS STAZE</b></p>	<p>Kružna brdska trka XCO ( Olympic format)  Dužina staze : 4,3km  Vrijeme po krugu : 15 – 20min  Staza je označena s putokazima prema tehničkim pravilima ( crne strelice na žutoj podlozi) postavljene s desne strane smjera kretanja, izuzev kod staze gdje je predviđen obilazak. Pored opisanih strelica koje označavaju smjer kretanja, brzinu ili prepreku , staza je dodatno obilježena s trakama plavo bijele boje .  Tehnička i opskrbna zona se nalazi na startnoj ravni .</p>
<p><b>DUŽINA UTRKE PO KATEGORIJAMA</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– <b>Mlađi kadeti M I W– 2 kruga</b></li> <li>– <b>Kadeti M I W – 2 kruga</b></li> <li>– <b>Juniori M I W – 4 kruga</b></li> <li>– <b>Elite M I W – 5 krugova</b></li> <li>– <b>Veterani Masters A 30+ god – 4 krugova</b></li> <li>– <b>Veterani Masters B 40+ – 3 kruga</b></li> <li>– <b>Veterani Masters C 50+ – 2 kruga</b></li> <li>– <b>Veterani Masters D 60+ – 2 kruga</b></li> <li>– <b>AMATERI A – 2 kruga</b></li> <li>– <b>AMATERI B – 3 kruga</b></li> <li>– <b>AMATERI C – 2 kruga</b></li> </ul> <p><i>(Sudijskoj organizaciji je ostavljena mogućnost izmjene broja krugova za pojedinu kategoriju)</i></p>

<b>OCJENJIVANJE</b>	<p>Pobjednik brdske trke je je takmičar u svakoj kategoriji koji stazu ispravno pređe za najkraće vrijeme.</p> <p>Trka se boduje za Premijer ligu BiH u brdskom biciklizmu XCO disciplina</p>
<b>SIGURNOST</b>	<p>Na kritičnim mjestima postavljeni su pripadnici GSS-a , te redari koji prate sigurnost takmičara.</p> <p>Svi zahtjevniji spustovi su osigurani zaštitnim mrežama.</p>
<b>TROŠKOVI</b>	<p>Organizatori snose troškove organizacije trke, sudija, medalja i ručka, a ostale troškove snose sami klubovi učesnici takmičenja.</p>
<b>TEHNIČKI PROPISI</b>	<p>Trka se vozi po pravilniku UCI-a, BISABiH i ovim Propozicijama. Svi takmičari su čipovani, te se vrši elektronsko mjerenje vremena. Svi vozači moraju biti propisno odjeveni, nositi zaštitnu kacigu pravilno postavljenu i pričvršćenu, te koristiti isključivo MTB bicikle sa promjerom točkova 26“, 27.5“ ili 29“. <b>Nije dozvoljeno korištenje cestovnih, ciklocross ili trekking bicikala sa 28” točkovima.</b> Na stazi se ponašati tako da ne ugrožavaju ni sebe ni druge i bez pogovora poštovati sva upozorenja data od strane funkcionera na startu, cilju ili u toku trke.</p>
<b>OPŠTI PROPISI</b>	<p>Svojim startom svi takmičari usvajaju ove Propozicije i u potpunosti voze na vlastitu odgovornost.</p>
<b>ŽALBE I KAZNE</b>	<p>Prema kodeksu kazni sudijske organizacije BISABIH. Ako netko od takmičara smatra da je tokom utrke na bilo koji način oštećen ili ima prigovor na ponašanje nekog drugog takmičara dužan je da to kaže sucu neposredno po prolasku kroz cilj. Službenu žalbu u pisanoj formi treba uručiti glavnom sucu najkasnije 30 minuta nakon objava rezultata na trci.</p>
<b>OSTALE ODREDBE</b>	<p>Organizator zadržava pravo izmjena i dopuna ovih Propozicija, uz obavezu da iste blagovremeno saopšti sportskim direktorima.</p> <p>Organizator ne snosi nikakve posljedice zbog nepoštovanja propisa kao i za postupke takmičara prema trećem licu.</p>
<b>DODATNE INFORMACIJE</b>	<p>Trening : staza je otvorena do 15 sati dan prije utrke ili prije uz najavu organizatoru.</p>

# GRAFIČKI PRIKAZ



## PROFIL STAZE - NADMORSKA VISINA


MIN: 311m.n.v

MAX: 383m.n.v




**KONTAKT**  
**TEHNIČKI ORGANIZATOR**

**Adnan Mekić +387 61 137 581,**  
**Filip Vorih +387 60 348 58 99**  
mail: [dajkrug08@gmail.com](mailto:dajkrug08@gmail.com)



### ZNAČENJE I GRAFIČKI PRIKAZ OZNAKA

IZGLED OZNAKA U STVARNOSTI – POSTAVLJANJE PREMA PRAVILNIKU 10m PRIJE



# Preporuke za sportsko-rekreativne aktivnosti i treninge u kontekstu COVID-19

## Mjere prevencije u kontekstu COVID-19

### o Higijena ruku, respiratorna higijena, izbjegavati dodirivanje lica

### o Standardne mjere higijene i zaštite zdravlja

### o Mjere zaštite karakteristične za COVID-19

Sva okupljanja unutar navedenih ograničenja moraju se odvijati u prostoru koji omogućuje obveznu fizičku distancu od najmanje 2 metra između osoba (osim članova istog kućanstva).

Prilikom odvijanja sportskih aktivnosti na javnim prostorima neophodno je pridržavati se standardnih preporučenih mjera i održavanja fizičke distance.

S ciljem smanjivanja rizika od infekcije COVID-19, kao i zaštite osobnog zdravlja, za vrijeme okupljanja, potrebno je obvezno [pridržavanje preporuka donijetih od strane zavoda za javno zdravstvo u Federaciji BiH](#) (higijensko-epidemioloških mjera).

Dozvoljava se održavanje sportskih natjecanja, ali bez prisustva publike, uz obvezno pridržavanje preporuka donijetih od strane zavoda za javno zdravstvo u Federaciji BiH (higijensko-epidemioloških mjera).

S ciljem preventivnog djelovanja i naknadnog epidemiološkog praćenja kontakata u slučaju pojave zaraze virusom, izvršiti popis svih prisutnih takmičara i lica pratnje (**predstavnik organizatora, sudija, trenera, instruktora, voditelja, sportaša, asistenata i ostalih uključenih osoba potrebnih za odvijanje sportskog takmičenja.**)

Pored osobnih podataka evidentirati brojeve telefona, mjesto prebivališta, vrijeme dolaska i odlaska te upit o simptomima (temperatura, kašalj)